


15

Ke rata ho thusa

Matsoho a thusang

Ke batla thuso lapeng...
Ke hlatswa dijana.
Ke pakela diphahlo.
Ke nosetsa dimela.
Ke a alola.
Ke hlwekisa dieta tsa ka.





Ke rata ho thusa lelapa leso ...
 Ke loha moriri wa mme.
 Ke etsetsa ntate tee.
 Ke hlwekisa dikgalase tsa nkgono.
 Ke todisa ngwaneso wa ngwanana.
 Ke sa tsamaisa ntja eso.
 Ke rata ho thusa batho
 kaofela ba nthatang ba
 ntlhokomelang!

